

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2022

MADUO: 100

NAKO: Diura di le 2½

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO LE TSHEDIMOSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlathlobiwaang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. O gakololwa go dirisa nako ya gago ka mokgwa o o latelang:

KAROLO YA A:	Metsotso e le 80	
KAROLO YA B:	Metsotso e le 40	
KAROLO YA C:	Metsotso e le 30	
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomiso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- | | | |
|-----|--|------|
| 1.1 | Malatsi a me mo sekolong se segolo. | [50] |
| 1.2 | Thuto ke senotlolo sa isago e ntle. | [50] |
| 1.3 | Go nna morutabana go gaisa go nna mooki. Dumela kgotsa ganela. | [50] |
| 1.4 | Botlhokwa jwa dikgwebopotlana mo metseng ya rona. | [50] |
| 1.5 | Fa nka nna morutwanamogolo ... | [50] |
| 1.6 | Monate le bosula jwa go nna motsadi. | [50] |

Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlophhe se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo.

1.7



[Se nopotswe go tswa mo www.google.music]

[50]

1.8



[Se nopotswe go tswa mo www.google.weather] [50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LENANEOTEMA LE METSOTSO

O moemedi wa baithuti ba ba tsenetseng kopano ya dikgaisano tsa mmimo wa setso mo porofenseng ya lona. Kwala lenaneotema le metsotso ya kopano eo.

[30]**2.2 LEKWALO LA SEMMUSO**

O reketse motsadi wa gago diaparo tsa moletlo wa lenyalo la kgaisadio kwa lebenkeleng la TRUWORTHS, mme ga di mo lekane. Badiri ba lebenkele ba gana go di amogela morago ga letsatsi la theko. Kwalela motsamaisi wa lebenkele, mme o ngongorege ka ga tiragalo e.

[30]**2.3 TSA BOTSHELO JWA MOSWI**

Tsala ya gago e bolailwe ke bolwetse jwa lehuba pele a kwala ditlathobho tsa gagwe tsa bofelo jwa ngwaga. Thusa ba losika ka go ba kwalela tsa botshelo jwa moswi tsala ya gago.

[30]**2.4 PUO**

Tsala ya gago e falotse bontle e bile e bone basari go ya go tsweletsa dithuto tsa gagwe kwa Moseja. Kwa gaabo ba batla go mo direla moletlo go mo lebogisa le go mo laela pele a tsamaya. Kwala puo e mo go yona o tlileng go tlotlomatsa le go laela tsala ya gago jaaka o kopilwe.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 PHASALATSO

Lebelela setshwantso se se latelang, mme morago o kwale phasalatso e e tla tsamaelang le sona.



[Se nopotswe go tswa mo www.google.dairy.products]

[20]**3.2 MOLAETSAKHUTSWE (SMS)**

Tsala ya gago e laleditswe go ya go tsaya karolo kwa palamenteng ya bašwa monongwaga kwa Mafikeng, mme o tshwanetse go tlatsa diforomo tsa botsayakarolo pele a ya kwa teng. Kwala molaetsakhutswe (SMS) o mo gopotse ka taletso ya go ya kwa palamenteng.

[20]**3.3 DITAELO**

O kopile ba Lefapha la Temothuo go go thusa ka madi a go itshimololela tshingwana ya merogo. Kwala ditaello tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di latela pele o ka simolola go lema.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:

20
100